

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM  
PONUDOM "RAIFFEISEN CASH" SARAJEVO  
NEZAVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE**

I

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA  
31. DECEMBRA 2013.**

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO  
NEZAVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE**  
**I**  
**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA  
31. DECEMBRA 2013.**

## **Sadržaj**

	<u>Stranica</u>
Odgovornost za finansijske izvještaje	1
Nezavisno revizorsko mišljenje	2
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	3
Izvještaj o finansijskom položaju	4
Izvještaj o novčanim tokovima	5
Izvještaj o promjenama na neto imovini	6
Napomene uz finansijske izvještaje	7 – 25
Prilog 1 – Pregled kretanja vrijednosti imovine Fonda	26
Prilog 2 – Set obrazaca za izvještavanje Komisiji za vrijednosne papire u Federaciji Bosne i Hercegovine	27
Prilog 3 – Izvještaj Uprave Društva sa obrazloženjem poslovnih rezultata Fonda, promjena u portfoliju i planirane strategije ulaganja u nastupajućem periodu	

## **ODGOVORNOST ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**

---

Uprava Društva za upravljanje Fondom je odgovorna da se za svaku finansijsku godinu pripreme finansijski izvještaji u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, Zakonom o Investicionim Fondovima, te ostalim podzakonskim aktima koje je izdala Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Otvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom „RAIFFEISEN CASH“ (u dalnjem tekstu “Fond”), kao i njegove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Fond u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvataju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima i
- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Fond nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Fonda. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da finansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Fonda, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprečavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti.

Za i u ime Uprave „Raiffeisen Invest“ društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo

Lejla Baljević Ramović, Direktor

Alma Sarić, Izvršni direktor

Zmaja od Bosne bb  
Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

22. januar 2014. godine

Baker Tilly Re Opinion d.o.o.  
Grbavička 4  
71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

T: +387 (0) 33 552 150  
F: +387 (0) 33 552 152

Izvještaj nezavisnog revizora

info@bakertillyreopinion.ba  
www.bakertillyreopinion.ba

**Upravi i vlasnicima Otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „RAIFFEISEN CASH“ Sarajevo**

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „RAIFFEISEN CASH“ (u daljem tekstu: "Fond") prikazanih na stranicama od 3. do 25., koji se sastoje od izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2013. godine, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima i izvještaja o promjenama na neto imovini za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i drugih napomena.

*Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje*

Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentiranje priloženih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Odgovornosti Uprave obuhvataju slijedeće: dizajniranje, uspostavljanje i održavanje sistema internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka; odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika; te davanje razboritih računovodstvenih procjena u datim uvjetima.

*Odgovornost Revizora*

Naša je odgovornost izraziti nezavisno mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na temelju naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Navedeni standardi zahtijevaju da reviziju planiramo i obavimo na način da dobijemo razumno uvjerenje da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogreške.

Revizija uključuje provjeru dokaza pomoću testiranja, koji potkrepljuju iznose i druge informacije objavljene u finansijskim izvještajima. Odabir procedura zavisi od prosudbi Revizora, uključujući ocjenu rizika da finansijski izvještaji sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka. Za potrebe ocjene rizika, Revizor vrši procjenu internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvještaja, u svrhu određivanja revizorskih procedura u datim uvjetima, ali ne u svrhu davanja mišljenja u pogledu funkcionisanja internih kontrola Društva. Revizija također uključuje i procjenu primjenjenih računovodstvenih politika te ocjenu značajnih procjena Uprave, kao i ocjenu ukupnog prikaza finansijskih izvještaja.

Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

*Mišljenje*

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji prikazuju objektivno i realno u svim materijalno značajnim statkama finansijski položaj Fonda na dan 31. decembra 2013. godine, te rezultate njegovog poslovanja i promjene u novčanom toku za godinu koja je tada završila, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

**BAKER TILLY RE OPINION d.o.o.**

Nihad Fejzić, direktor i ovlašteni revizor



Lejla Kaknjo, ovlašteni revizor

Sarajevo, 22. januara 2014. godine

**OTVORENI INVESTIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO  
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

	Napomena	2013. KM 000	Od 11.1.2012. do 31.12.2012. KM 000
Poslovni prihodi	3	425	262
Poslovni rashodi	4	(191)	(120)
<b><i>Podzbir</i></b>			
<b>Realizovani dobici</b>		<b>234</b>	<b>142</b>
<b>REALIZOVANI DOBITAK</b>		<b>234</b>	<b>142</b>
Prihodi od kamata	5	5	2
<b>REALIZOVANI DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>		<b>239</b>	<b>144</b>
Porez na dobit		-	-
<b>REALIZOVANI DOBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>		<b>239</b>	<b>144</b>
Nerealizovani dobici		105	37
Nerealizovani gubici		(5)	-
<b>POVEĆANJE NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>		<b>339</b>	<b>181</b>

Napomene na stranicama od 7 do 25 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO  
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU  
NA DAN 31. DECEMBRA 2013. GODINE**

---

	Napomena	31.12.2013. KM 000	31.12.2012. KM 000
<b>AKTIVA</b>			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	6	794	32
Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	7	1.805	1.327
Ulaganja u finansijsku imovinu u posjedu do dospijeća	8	20.557	9.753
Potraživanja	9	251	92
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<b>23.407</b>	<b>11.204</b>
<b>PASIVA</b>			
Obaveze			
Obaveze po osnovu tekućeg poslovanja	11	595	25
<b>Ukupno obaveze</b>		<b>595</b>	<b>25</b>
Neto imovina			
Udjeli		22.292	10.998
Neraspoređena dobit		520	181
<b>Ukupno neto imovina</b>	<b>10</b>	<b>22.812</b>	<b>11.179</b>
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<b>23.407</b>	<b>11.204</b>
<b>Dodatne informacije</b>			
Broj udjela na dan		218.574,6466	109.548,7471
Neto vrijednost imovine po udjelu na dan		104,3689	102,0469
Prosječna godišnja neto vrijednost imovine		15.233.385,15	8.867.630,02
Prosječni broj udjela		147.386,5913	87.673,5186
Prosječna godišnja neto vrijednost imovine po udjelu		103,2407	101,0013

Napomene na stranicama od 7 do 25 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Potpisala za i u ime Društva dana 22. januara 2014. godine:

Lejla Baljević Ramović

Alma Sarić

Direktor

Izvršni direktor

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM**  
**“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO**  
**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA**  
**GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

	2013. KM 000	2012. KM 000
<b>POSLOVNE AKTIVNOSTI</b>		
Prilivi po osnovu prodaje ulaganja		
Prilivi po osnovu dividendi		
Prilivi po osnovu kamata	159	154
Ostali prilivi od operativne aktivnosti	12.812	11.860
<b>Ukupno prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>12.971</b>	<b>12.014</b>
Odlici po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	(4.554)	(1.905)
Odlici po osnovu ostalih ulaganja	(16.869)	(19.390)
Odlici po osnovu naknada društvu za upravljanje	(144)	(76)
Odlici po osnovu troškova banke depozitara	(19)	(17)
Odlici po osnovu naknade eksternom revizoru	(5)	-
Odlici po osnovu ostalih rashoda iz operativne djelatnosti	(2.472)	(1.588)
<b>Ukupno odlici gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>(24.063)</b>	<b>(22.947)</b>
<b>Ukupno novčani prilivi iz poslovne aktivnosti</b>	<b>(11.092)</b>	<b>(10.933)</b>
<b>FINANSIJSKE AKTIVNOSTI</b>		
Prilivi gotovine po osnovu izdavanja udjela	46.685	16.805
<b>Odlivi gotovine po osnovu otkupa udjela</b>	<b>(34.831)</b>	<b>(5.840)</b>
<b>Neto novčani prilivi iz finansijskih aktivnosti</b>	<b>11.854</b>	<b>10.965</b>
<b>NETO POVEĆANJE NOVCA</b>	<b>762</b>	<b>32</b>
<b>Novčana sredstva na početku perioda</b>	<b>32</b>	<b>-</b>
<b>Novčana sredstva na kraju perioda</b>	<b>794</b>	<b>32</b>

Napomene na stranicama od 7 do 25 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO  
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA NETO IMOVINI  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

	Udjeli KM 000	Neraspoređena dobit KM 000	Ukupno KM 000
<b><u>Stanje 31. decembra 2011.</u></b>	-	-	-
Inicijalno izdavanje udjela*	4.897	-	4.897
Povećanje po osnovu izdatih udjela	11.902	-	11.902
Smanjenje po osnovu povlačenja udjela	(5.801)	-	(5.801)
Dobitak za godinu	-	181	181
<b><u>Stanje 31. decembra 2012.</u></b>	<b>10.998</b>	<b>181</b>	<b>11.179</b>
Povećanje po osnovu izdatih udjela	46.123	-	46.123
Smanjenje po osnovu povlačenja udjela	(34.829)	-	(34.829)
Dobitak za godinu	-	339	339
<b><u>Stanje 31. decembra 2013.</u></b>	<b>22.292</b>	<b>520</b>	<b>22.812</b>

**Napomene na stranicama od 7 do 25 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.**

\* U skladu sa Odlukom Nadzornog Odbora Društva od dana 22. novembra 2011. godine, te Rješnjem Komisije, ponuđena je javna emisija udijela u Fond sa pojedinačnom vrijednošću od 100 KM po udjelu, te sa ukupnom nominalnom vrijednošću emisije od 1.000.000 KM. Javna ponuda je objavljena 15. decembra 2011. godine sa rokom trajanja od 7 dana, te sa uspješnosti emisije od 100% od ukupnog iznosa emisije. U skladu sa izvještajem Banke depozitara o broju kupljenih udjela Fonda broj 01-02-01/11-241 od 22. decembra 2011. godine, broj ukupno kupljenih od ponuđenih udjela iznosio je 48.970,75 po nominalnoj vrijednosti od 100,00 KM po udjelu, što je ukupno predstavljalo 4.897.075 KM, odnosno vrijednosti udjela na dan 21. decembra 2011. godine.

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

**1. OPŠTI PODACI I DJELATNOST**

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom „RAIFFEISEN CASH“ Sarajevo je posebna imovina bez svojstva pravnog lica, koju je uz dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH (u daljem tekstu „Komisija“) osnovalo „Raiffeisen Invest“ društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu „Društvo“). Dozvola za osnivanje Fonda izdata je Rješenjem broj 05/1-19-419/11 dana 05. decembra 2011. godine, a dozvola za upravljanje Fondom izdata je od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH dana 11. januara 2012. godine pod brojem 05/1-19-451/11. Banka depozitar je Hypo Alpe Adria BANK d.d Mostar.

Sjedište Fonda je u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne bb.

Finansijski izvještaji su iskazani u službenoj valutи Bosne i Hercegovine, konvertibilnoj marki (KM), koja je fiksno vezana za Euro (EUR 1 = 1,95583 KM).

**Osnovna djelatnost**

Fond je osnovan sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u Fondu, čija se sredstva ulažu u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima, i čiji vlasnici imaju pravo, pored prava na srazmjeran udio u dobiti fonda, u svako doba zahtijevati isplatu udjela i na taj način istupiti iz Fonda.

Fond je osnovan u skladu sa odlukom Nadzornog odbora Društva od dana 22. novembra 2011. godine, na neodređeno vrijeme, sa mogućnosti prestanka poslovanja isključivo u slučajevima u skladu sa Zakonom, Statutom i Prospektom Fonda. U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Društva od dana 22. novembra 2011. godine, te Rješnjem Komisije, ponuđena je javna emisija udjela u Fond sa pojedinačnom vrijednošću od 100 KM po udjelu, te sa ukupnom nominalnom vrijednošću emisije od 1.000.000 KM. Javna ponuda je objavljena 15. decembra 2011. godine sa rokom trajanja od 7 dana, te sa uspješnosti emisije od 100% od ukupnog iznosa emisije. U skladu sa izvještajem Banke depozitara o broju kupljenih udjela Fonda broj 01-02-01/11-241 od 22. decembra 2011. godine broj kupljenih od ponuđenih udjela iznosio je 48.970,75 po nominalnoj vrijednosti od 100,00 KM po udjelu, što je ukupno predstavljalo 4.897.075 KM vrijednosti udjela na dan 21. decembra 2011. godine.

U skladu sa Prospektom i Statutom Fonda, investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda, uz ostvarivanje što veće stabilnosti cijene udjela Fonda. S obzirom na investicijski cilj Fonda, Fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu, ulaganjem ne manjem od 75% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čije dospijeće nije duže od godinu dana. Pored navedenog, strategija Fonda omogućava ulaganje u finansijske instrumente na tržištu BiH, državama članicama Evropske unije i državama koje nisu članice.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće finansijske instrumente:

- Oročeni depoziti i novac na računima kod ovlaštenih banaka u Bosni i Hercegovini sa maksimalnim dospijećem od 12 mjeseci, do 100% neto imovine Fonda;
- Instrumenti tržišta novca izdati ili garantovani od strane Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili od strane Centralne banke Bosne i Hercegovine, zemalja članica Evropske unije („Zemlje članice“), lokalnih vladinih jedinica ili centralnih banaka Zemalja članica, Evropske centralne banke, Evropske investicione banke, zemalja koje nisu članice, saveznih jedinica u slučaju saveznih zemalja, ili od strane javnog međunarodnog tijela čije su članice jedna ili više Zemalja članica, do 60% neto imovine Fonda u skladu sa Zakonom predviđenim uslovima;
- Investicioni fondovi koji pretežno ulažu u niskorizične instrumente s fiksnim prinosom izdavatelja u BiH, Zemljama članicama i zemljama koje nisu članice, do 10% neto vrijednosti imovine Fonda i maksimalnim prosječnim trajanjem od 1 godine;

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

**1. OPŠTI PODACI I DJELATNOST (nastavak)**

**Osnovna djelatnost (nastavak)**

Imovina Fonda ulaže se u slijedeće finansijske instrumente (nastavak):

- Obveznice izdate ili garantovane od strane Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili od strane Centralne banke Bosne i Hercegovine, Zemalja članica Evropske unije, lokalnih vladinih jedinica ili centralnih banaka Zemalja članica, Evropske centralne banke, Evropske investicione banke, zemalja koje nisu članice, saveznih jedinica u slučaju saveznih zemalja, ili od strane javnog međunarodnog tijela čije su članice jedna ili više Zemalja članica i komercijalne obveznice od izdavatelja u BiH, Zemljama članicama i zemalja koje nisu članice, do 25% neto vrijednosti imovine Fonda, s tim da ulaganje u komercijalne obveznice može biti najviše do 5% neto vrijednosti imovine Fonda.

Valutna eksponiranost Fonda prema KM i EUR-u iznosi minimalno 70% neto vrijednosti fonda, a modificirano trajanje ne smije prelaziti 1,5.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čiji je izdavatelj država BiH i entiteti FBiH i Republika Srpska u skladu sa Zakonom predviđenim uslovima.

Ulaganje u termske i opcische ugovore, prenosive vrijednosne papiere i instrumente tržšta novca sa ugrađenim izvedenicama i druge finansijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite imovine Fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda. Korištenjem finansijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećavati izloženost rizicima iznad onih definisanih Prospektom i Statutom Fonda, te Zakonom.

**2. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

Finansijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, važećim zakonskim propisima, odnosno propisima usvojenim od strane Komisije za vrijednosne papiere FBiH. Slijedi opis usvojenih temeljnih računovodstvenih politika.

**2.1 Opća načela**

**Načelo opreznosti**

Načelo opreznosti podrazumijeva da se u bilansu uspjeha mogu uključiti samo oni dobici za koje je izvjesno da će biti naplaćeni, tj. da se prilikom procjene pozicija aktive primjenjuju najniže vrijednosti, a za pozicije pasive najviše vjerovatne vrijednosti, odnosno odmjeravanje troškova prema gore (naviše) i odmjeravanje prihoda prema dole (naniže). Procjene trebaju biti takve da neće rezultirati precjenjivanjem aktive, odnosno podcjenjivanjem pasive.

**Načelo pojedinačne procjene**

Načelo pojedinačne procjene podrazumijeva da se pozicije imovine i obaveza u pravilu procjenjuju pojedinačno.

**Načelo prevage suštine nad formom**

Načelo prevage suštine nad formom podrazumijeva da obuhvat i prezentacija poslovnih događaja treba biti u skladu sa njihovom suštinom i prirodom, a ne samo u zakonskom obliku.

**Načelo značajnosti**

Načelo značajnosti podrazumijeva da se u izvještajima objavljaju sve stavke koje mogu značajno utjecati na donošenje ispravnih prosudbi i odluka od strane korisnika izvještaja.

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

**2. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**2.1 Opća načela (nastavak)**

***Načelo dosljednosti***

Načelo dosljednosti podrazumijeva da se utvrđene računovodstvene politike kontinuirano primjenjuju iz godine u godinu, a izmjena računovodstvenih politika provodi se u slučaju kada nastupe nove okolnosti koje opravdavaju izmjenu i ako je ona u funkciji objektivnog i fer izještavanja o stanju imovine ili obaveza i rezultatu poslovanja.

Prilikom primjene gore navedenih općih načela procjenjene, pozicije u finansijskim izještajima iskazuju se po metodi istorijskog troška, odnosno prema fer vrijednosti. Iznimno od prethodnog u slučaju eventualnog porasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u BiH iznad 100% kumulativno u toku tri uzastopne godine, nemonetarne stavke finansijskih izještaja iskazane u domaćoj valuti koriguju se srazmjerno rastu navedenih cijena (prema objavi Zavoda za statistiku).

**2.2 Klasifikacija imovine, obaveza i izvanbilansnih stavki po valutni**

Stavke se po valutni evidentiraju u konvertibilnim markama, stranoj valutni i po valutnoj klauzuli.

Devizne stavke se evidentiraju u izvornoj valutni. Podmirivanje potraživanja uz valutnu klauzulu ugovorno se vezuje uz srednji kurs Centralne banke Bosne i Hercegovine ili kurs definisan ugovorom. Podmirivanje obaveza uz valutnu klauzulu vezuje se uz srednji kurs Centralne banke BiH ili uz kurs definisan ugovorom.

**2.3. Strane valute i iskazivanje kursnih razlika**

Transakcije u stranim valutama preračunavaju se po kursu strane valute važećem na dan transakcije. Stavke aktive i pasive iskazane u stranim valutama ili uz valutnu klauzulu, usklađuju se s kretanjem srednjeg kursa CBBIH ili s kretanjem kursa sa kojim su ugovorno vezani. Za devizne pozicije čija valuta nije uvrštena na kursnoj listi CBBIH, za preračun se primjenjuju srednji kursevi nacionalnih središnjih banaka za euro, a vrijednosti izražene u eurima preračunavaju se u konvertibilne marke (u daljem tekstu: BAM) protuvrijednost po srednjem kursu CBBIH važećem za isti datum. Kursne razlike nastale zbog pretvaranja u BAM priznaju se u računu dobiti i gubitka. Kursne razlike se obračunavaju na stanja potraživanja ili obaveza dnevno. Obračunsko razdolje može biti i drugačije propisano ovisno o definiciji datuma izračunavanja cijene udjela.

Razlike između vrijednosti na početku i kraju obračunskog perioda evidentiraju se kao pozitivna ili negativna kursna razlika i uključuju se u bilans uspjeha perioda u bruto ili neto iznosu a ovisno o razradi stavki računa dobiti i gubitka. Prihodi ili rashodi proizašli iz obračuna kursnih razlika iskazuju se na kraju obračunskog perioda.

**2.4. Događaji nastali nakon datuma bilansa**

Događaji nastali nakon datuma bilansa jesu oni događaji, povoljni ili nepovoljni, koji se odvijaju između datuma bilansa i datuma kada su finansijski izještaji odobreni za objavljivanje i koji mogu ukazati na potrebu korekcije imovine i obaveza, ili da ih treba objaviti. Korekcija imovine i obaveza se provodi za događaje nastale nakon datuma bilansa koji pružaju dodatne dokaze za procjenu iznosa koji se odnosi na postojeća stanja na datum bilansa u slučaju značajne promjene. Događaji nastali nakon datuma bilansa koji ne utječu na stanje imovine i obaveza, ali su od tolikog značaja da bi mogli utjecati na korisnika finansijskih izještaja pri donošenju odluka, objavljaju se u bilješkama uz finansijske izještaje.

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

**2. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**2.5. Promjene računovodstvenih politika**

Utvrđene računovodstvene politike dosljedno se primjenjuju iz godine u godinu, a mijenjaju se ukoliko dođe do:

- promjena uslovljenih zakonskim propisima uključujući promjene međunarodnih računovodstvenih standarda,
- nastupa novih poslovnih okolnosti, u kojima bi primjena pojedine postojeće računovodstvene politike otežavala objektivno iskazivanje finansijskog stanja i rezultata poslovanja Fondova.

Ukoliko uslijed gore navedenih razloga dođe do promjene pojedine računovodstvene politike, ta se činjenica objavljuje u godišnjem izvještaju za godinu u kojoj je došlo do promjene, s tim da se u bilješkama uz izvještaj kvantificira odraz promijenjenih politika na rezultat poslovanja. Za potrebe izvještavanja usporedne informacije iz prethodnih izvještajnih perioda se prepravljaju u skladu sa novim računovodstvenim politikama osim u slučajevima kada se računovodstvene politike mijenjaju zbog uvođenja novih MRS-ova koji prepravljanje uporednih podataka izričitno ne nalaže.

**2.6. Prihodi i troškovi od kamata**

Pod kamatama se podrazumijevaju svi prihodi, odnosno rashodi kojima je osnovica za obračun plasman iskazan u aktivi bilansa, odnosno obaveza iskazana u pasivi bilansa, bez obzira obavlja li se obračun jednokratno ili na vremenskoj osnovi (periodično). Prihodi od kamata priznaju se u bilansu uspjeha, uzimajući u obzir efektivni prinos sredstva po kojem su kamate obračunate ili primjenjenu varijabilnu stopu. Prihod od kamata i rashod po kamatama uključuje amortizaciju diskonta ili premije, kao i ostalih razlika između početne knjigovodstvene vrijednosti kamatonosnog instrumenta i iznosa po dospijeću koji je izračunat na bazi efektivne kamatne stope. Efektivna kamatna stopa je stopa kojom se neto sadašnja (diskontovana) vrijednost budućih očekivanih neto priliva/odliva izjednačava sa neto knjigovodstvenim iznosom finansijskog sredstva/obaveze.

Neto knjigovodstvena vrijednost finansijskog sredstva/obaveze jednak je iznosu priliva/odliva po osnovu finansijskog sredstva/obaveze, umanjenom za sve naknade i prilive/odlive po osnovu tog sredstva/obaveze. Ovo izračunavanje treba sadržavati sve naknade i iznose plaćanja ili primanja između ugovorenih strana (transakcijske troškove). Ako je sredstvo djelomično otpisano do njegovog procijenjenog nadoknadivog iznosa, prihod od kamata se priznaje na temelju kamatne stope koja je korištena za diskontiranje budućih novčanih tokova radi mjerjenja nadoknadivog iznosa. U skladu sa MRS-om 39, to je istorijska efektivna kamatna stopa koja je korištena prije nego što je potraživanje postalo sumnjivo i sporno.

**2.7. Troškovi od naknada i provizija**

Troškove od naknada i provizija čine uglavnom naknade iz odnosa sa Društvom za upravljanje Fondovima, naknade depozitnoj banci i transakcijski troškovi iz upravljanja imovinom Fondova, te ostali troškovi naknada i poreza propisanih zakonskim aktima i podaktima. Troškovi po naknadama evidentiraju se u bilansu uspjeha u periodu kada su nastali.

**2.8. Prihodi od dividendi**

Prihodi od dividendi na temelju vlasničkih vrijednosnih papira priznaju se u bilansu uspjeha u trenutku utvrđivanja prava na isplatu dividende i iskazuju se u ukupnom iznosu u imovini Fonda.

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

**2. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**2.9. Neto dobit ili gubitak od finansijskih instrumenata kojima se trguje**

Prihodi i rashodi ostvareni iz trgovanja vrijednosnim papirima svrstanih u portfolio finansijskih instrumenata namijenjenih trgovaju evidentiraju se u bilansu uspjeha perioda kada su ostvareni. Neto prihod od trgovanja uključuje gubitke i dobitke od kupoprodaje deviza te promjene u fer vrijednosti finansijskih sredstava i obaveza koja se drže radi trgovanja. Po definiciji tu spadaju prihodi i rashodi od promjene fer vrijednosti derivativnih, odnosno terminskih instrumenata, a iskazuju se u neto iznosu.

**2.10. Neto dobit ili gubitak od finansijskih instrumenata raspoloživih za prodaju**

Neto dobit ili gubitak od finansijskih instrumenata raspoloživih za prodaju uključuju neto dobitke ili gubitke koji proizlaze iz prodaja i promjena u fer vrijednosti imovine raspoložive za prodaju.

**2.11. Prihodi i rashodi po rezervacijama**

Prihodi ili rashodi proizašli temeljem obračuna umanjenja vrijednosti imovine priznaju se u bilansu uspjeha na kraju obračunskog perioda na koji se odnose.

**2.12. Ostali prihodi i troškovi**

U okviru ostalih prihoda i troškova uključuju se sve stavke koje nisu mogle biti uključene ili ne pripadaju niti jednoj od prethodno spomenutih kategorija prihoda i troškova. U okviru ostalih troškova Fonda uključuju se dozvoljeni troškovi Fonda i to:

- troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udjela, ako je to potrebno, te troškove isplate udjela u dobiti;
- troškovi godišnje revizije;
- troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnicima udjela;
- sve propisane naknade u vezi sa izdavanjem odobrenja Fondu;
- porezi koje je Fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit;
- troškovi objave izmjena prospekta i drugih propisani objava, te
- ostali troškovi određeni posebnim zakonima (troškovi Komisije za vrijednosne papire FBiH).

**2.13. Razgraničavanje prihoda i troškova**

Prihodi i troškovi koji se odnose na izvještajni obračunski period, a ugovorno dospijevaju na naplatu, odnosno plaćanje u narednom obračunskom periodu, razgraničavaju se na način da se u bilansu uspjeha izvještajnog perioda priznaje pripadajući dio.

**2.14. Finansijska imovina**

Pod finansijskom imovinom podrazumijeva se sredstvo koje je:

- novac;
- ugovorno pravo da se primi novac ili drugu finansijsku imovinu drugog društva;
- ugovorno pravo na razmjenu finansijskih instrumenata s drugim društvima prema uslovima koji su potencijalno povoljniji;
- vlasnički instrumenti drugog društva;
- ugovor koji može biti podmiren vlasničkim instrumentima društava.

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

**2. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**2.14. Finansijska imovina (nastavak)**

Klasifikacija finansijske imovine

Finansijska imovina raspoređuje se u pet osnovnih kategorija:

- finansijska imovina koja se drži radi trgovanja;
- finansijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha;
- zajmovi i potraživanja koje su kreirali Fondovi;
- ulaganja koja se drže do dospijeća;
- finansijska imovina koja je raspoloživa za prodaju.

Finansijska imovina koja se drži radi trgovanja je ona imovina koja je stečena ili nastala uglavnom radi stjecanja kratkoročne dobiti ili predstavlja derivativnu imovinu.

Finansijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha je imovina za koju je Društvo na početku priznavanja odredilo da se rezultati mjerena ili priznavanja prikazuju kroz bilans uspjeha.

Zajmovi i potraživanja koje su kreirali Fondovi predstavlja nederivativnu finansijsku imovinu sa fiksnim ili odredivim plaćanjima, a koja nije kotirana na aktivnom tržištu i koju Društvo nema namjeru prodati u kratkom roku (finansijska imovina koja se drži radi trgovanja) i koju je Društvo kod inicijalnog priznavanja odredilo kao imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha ili kao imovinu raspoloživu za prodaju.

Finansijska imovina koja se drži do dospijeća je nederivativna finansijska imovina s fiksnim ili odredivim plaćanjem i fiksnim dospijećem za koju postoji namjera i sposobnost držanja do dospijeća.

Finansijska imovina raspoloživa za prodaju je ona finansijska imovina koja ne spada ni u jednu od prethodno definisanih kategorija.

Priznavanje finansijske imovine

Sva finansijska imovina uključujući i derivativne instrumente priznaje se u bilansu u trenutku kada Fond postane dio obvezućećeg ugovora o finansijskoj imovini. Finansijska imovina koja se drži radi trgovanja, imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, te imovina raspoloživa za prodaju priznaju se u bilansu na datum trgovanja, odnosno na dan kada je Fond preuzeo obavezu kupovine ili prodaje imovine. Od tog datuma, u bilansu uspjeha, priznaju se svi dobici ili gubici koji nastaju zbog promjena u fer vrijednosti imovine klasificirane kao imovina koja se drži radi trgovanja i imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, dok promjene u fer vrijednosti imovine raspoložive za prodaju se evidentiraju kroz kapital ukoliko nije došlo do trajnog umanjenja vrijednosti. Finansijska imovina klasificirana kao zajmovi i potraživanja u trenutku stjecanja knjiže se po neto kupovnoj vrijednosti.

Isknjižavanje i naknadno mjerjenje finansijske imovine

Finansijska imovina se početno iskazuje po trošku nabave (sticanja), uključujući i transakcijske troškove koji su direktno povezani sa sticanjem imovine. Trošak nabave predstavlja fer vrijednost sredstava danih za finansijsku imovinu ili primljenih za finansijsku obavezu. Izuzetak od navedenog je finansijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti, a čiji efekti se odražavaju na rezultate poslovanja Fonda, kojoj se pri početnom priznavanju ne dodaju transakcijski troškovi.

Nakon početnog priznavanja, sva finansijska imovina koja se drži radi trgovanja, imovina s kojom se nema namjere trgovati u kraćem roku i sva imovina raspoloživa za prodaju iskazuje se po fer vrijednosti, osim one finansijske imovine koja ne kotira na aktivnom tržištu i čija fer vrijednost se ne može pouzdano izračunati. Vrijednost takve finansijske imovine iskazuje se po trošku, uključujući transakcijske troškove, umanjenom za amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti.

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

**2. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**2.14. Finansijska imovina (nastavak)**

Zajmovi i potraživanja, te sredstva koja se drže do dospijeća iskazuju se po amortiziranom trošku umanjenom za gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacioni trošak se računa metodom efektivne kamatne stope. Premije i diskonti, uključujući početne transakcijske troškove, uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost instrumenta i amortizira se na temelju efektivne kamatne stope instrumenta.

Potraživanja s kratkoročnim dospijećem bez utvrđene kamatne stope naknadno se mjere po iznosu troška (nabave). Fer vrijednost derivativnih instrumenata kojima se ne trguje na uređenom tržištu procjenjuje se temeljem iznosa priliva ili odliva koje bi fond imao u slučaju da prekine ugovor na datum bilansa, uzimajući u obzir trenutne tržišne uslove i kreditni rizik ugovorne strane.

Dobici i gubici vezani uz promjene u fer vrijednosti finansijske imovine koji se drže radi trgovanja i imovine s kojom se nema namjere trgovati u kraćem roku priznaju se u bilansu uspjeha perioda dok dobici i gubici vezani za promjenu fer vrijednosti finansijske imovine raspoložive za prodaju se evidentiraju kroz kapital ukoliko nije došlo do trajnog umanjenja vrijednosti.

**Gubitak od umanjenja finansijske imovine**

Finansijska imovina se preispituje na datum bilansa, kako bi se ustanovilo postojanje objektivnih dokaza za gubitak od umanjenja vrijednosti. Ukoliko postoji takva indicija, procjenjuje se nadoknadivi iznos sredstva. Nadoknadivi iznos ulaganja Fondova u vrijednosne papire koji se drže do dospijeća i potraživanja izračunava se kao sadašnja vrijednost očekivanih budućih novčanih primitaka i izdataka, diskontiranih originalnom efektivnom kamatnom stopom vezanom uz imovinu.

Gubitak od umanjenja vrijednosti vezan uz vrijednosne papire ili potraživanja koji se drže do dospijeća oprihoduje se ukoliko se naknadno povećanje nadoknadive vrijednosti može objektivno povezati uz događaj koji se dogodio nakon priznavanja gubitka od umanjenja vrijednosti. Prihod ne može preći vrijednost originalnog gubitka.

**Prestanak priznavanja finansijske imovine**

Finansijska imovina se prestaje priznavati kad Fond prestane imati kontrolu nad ugovornim pravima vezanim uz tu imovinu, odnosno kada su prava ostvarena, dospjela ili predana. Finansijska obaveza se prestaje priznavati kada više ne postoji. Kada se prodaje imovina raspoloživa za prodaju i imovina koja se drži radi trgovanja, prestaje njihovo priznavanje i pripadajuća potraživanja od kupaca priznaju se na datum kada se donese odluka o prodaji. Sredstva koja se drže do dospijeća i dani zajmovi i potraživanja prestaju se priznavati na dan gubitka kontrole nad njima.

**Posebni finansijski instrumenti**

**Ulaganja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire**

Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri izdavatelja iz BiH klasificirani kao Finansijska imovina po fer vrijednosti vrednuju se primjenom efektivne kamatne stope po prinosu do dospijeća relevantnom do trenutka nove transakcije u Fondu, iste serije ali različitog prinosa do dospijeća.

**Ulaganja u dugoročne dužničke vrijednosne papire**

Dužnički vrijednosni papiri se pri sticanju mogu klasificirati u bilo koju od četiri postojeće kategorije finansijske imovine, a ovisno o specifičnostima dužničkog vrijednosnog papira i u skladu sa prethodno navedenim kriterijima klasifikacije.

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

**2. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**2.14. Finansijska imovina (nastavak)**

Dužnički vrijednosni papiri razvrstani kao Finansijska imovina namijenjena trgovanju i raspoloživa za prodaju dnevno se usklađuju sa procijenjenom ili fer vrijednosti. Kod dužničkih vrijednosnih papira sa kojima se trguje na aktivnom tržištu u BiH fer vrijednost se izračunava primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira protrgovanih na berzi, te prijavljenih institucionalnih transakcija, a zaokružuje se na četiri decimalna mjesta.

Za dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na inostranim, tj. tržištima Europske unije i likvidnim tržištima zemalja OECD-a, fer vrijednost se izračunava po osnovu posljednje objavljene tržišne cijene tog vrijednosnog papira sa zvanične kursne liste berzanskog tržišta. U slučaju izostanka cijene na izvještaju/potvrdi ili izostanka izvještaja/potvrde o zaključenom trgovanju na dan vrednovanja, fer vrijednost stečenog dugoročnog dužničkog vrijednosnog papira se izračunava na osnovu posljednje cijene trgovanja prethodnih dana. Izuzetno, ukoliko 30 dana nisu ostvareni uslovi za vrednovanje dugoročnih dužničkih vrijednosnih papira kako je gore navedeno, isti se vrednuju metodom efektivne kamatne stope, s tim da je početna vrijednost zadnja fer vrijednost tog vrijednosnog papira. Ponovnim aktiviranjem trgovine, dugoročni dužnički vrijednosni papiri ponovno se počinju vrednovati na temelju posljednje cijene trgovanja ostvarene na berzi/tržištu, a kako je opisano ranije.

Dužnički vrijednosni papiri koji su stečeni sa namjerom držanja do dospijeća iskazuju se po amortiziranom trošku umanjenom za gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizirani trošak se računa metodom efektivne kamatne stope. Diskonti i premije, uključujući početne transakcijske troškove, uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost instrumenta i amortiziraju se na osnovu efektivne kamatne stope u prihode, odnosno rashode od kamata. U poslovnim knjigama odvojeno se evidentiraju glavnica, diskont ili premija, te pripadajuće kamate po pojedinom vrijednosnom papiru. Ukoliko kod portfolija dužničkih vrijednosnih papira koji se drže do dospijeća nema finansijskih izvora koji će omogućiti nastavak finansiranja finansijskog sredstva do dospijeća, ili više ne postoji pozitivna namjera držanja do dospijeća, u skladu sa MRS-om 39, svu finansijsku imovinu Fonda koja se drži do dospijeća, treba reklassificirati u kategoriju namijenjenu trgovanju, odnosno raspoloživu za prodaju prevrednovanu po fer vrijednosti. Razlika koja proizlazi između knjigovodstvenog iznosa ulaganja koje se reklassificira i fer vrijednosti iskazuje se u bilansu uspjeha perioda.

*Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire*

U vlasničke vrijednosne papire ubrajamo dionice, udjele u fondovima, te druga prava. Vlasnički vrijednosni papiri se, s obzirom na svrhu, klasificiraju kao finansijska imovina koja se drži radi trgovanja ili finansijska imovina raspoloživa za prodaju. Vlasnički vrijednosni papiri razvrstani kao finansijska imovina namijenjena trgovanju i raspoloživa za prodaju dnevno se usklađuju s fer vrijednosti.

Za vlasničke vrijednosne papire koji kotiraju na aktivnom tržištu u FBIH fer vrijednost se utvrđuje temeljem prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira protrgovanih na berzi te prijavljenih institucionalnih transakcija, a zaokružuje se na četiri decimalna mjesta.

Za vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na tržištima Europske unije i likvidnim tržištima zemalja OECD-a, fer vrijednost se definiše na osnovu posljednje objavljene tržišne cijene sa zvanične kursne liste na matičnoj berzi emitenta ili berzi koja je definisana kao primarni izvor cijene tog vrijednosnog papira koji je uvršten na berzansko.

Za vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na tržištima izvan Europske unije i zemalja OECD-a, fer vrijednost vlasničkih vrijednosnih papira izračunava se na osnovu prosječne cijene tog vrijednosnog papira na berzanskom tržištu ostvarene na dan vrednovanja.

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

**2. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**2.14. Finansijska imovina (nastavak)**

Dionice koje kotiraju na neaktivnom tržištu i kojima se nije trgovalo 90 dana vrednuju se tehnikama procjene koje su definirane Međunarodnim računovodstvenim standardom 39, i to primjenom procjenjene vrijednosti dobivene temeljem sektorske analize, primjenom cjenovnih multiplikatora usporedivih, suštinski sličnih vrijednosnih papira emitentata koji se bave srodnom djelatnošću, uzimajući u obzir sve relevantne pokazatelje poslovanja. Odluka o vrednovanju primjenom navedene tehnike procjene može se donijeti i ranije u slučaju značajnih ekonomskih i/ili tržišnih promjena, te nastupa izvanrednih okolnosti u vezi pojedinog vrijednosnog papira. Naknadna procjena vrijednosti navedenih dionica vrši se na mjesecnom nivou sve do trenutka ostvarenja uslova za vrednovanje temeljem čl. 9. Pravilnika o vrednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda (sl Novine FBIH 42/09).

Udjeli u drugim investicijskim fondovima vrednuju se po vrijednosti neto imovine po udjelu ili po dionici pripadnog fonda koja je objavljena odnosno važeća na dan vrednovanja.

Prodaja dijela portfolija određenog vlasničkog vrijednosnog papira evidentira se po prosječnoj knjigovodstvenoj vrijednosti ulaganja. Pri prodaji ulaganja razlika između vrijednosti prodaje i knjigovodstvenog iznosa ulaganja priznaje se kao dobit, odnosno gubitak od prodaje i iskazuje u okviru pozicije realiziranih dobitaka i gubutaka od prodaje finansijske imovine kroz bilans uspjeha.

*Terminske kupoprodaje, spot i repo transakcije*

Terminske kupoprodaje (forward) dnevno se vrednuju po fer vrijednosti na način da se cijene zadnje ponude za kupovinu koje službeno kotiraju na finansijsko-informacijskom servisu primjenjuju za terminske prodaje, dok se službeno kotirane cijene zadnje ponude za prodaju primjenjuju za terminske kupovine. Devizne terminske transakcije dnevno se vrednuju po fer vrijednosti primjenom jedinstvene međubankarske referentne ponudbene kamatne stope za određenu valutu (Zibor, Euribor, Libor i sl), koja službeno kotira na finansijsko-informacijskom servisu. Fer vrijednost spot transakcije na dan vrednovanja, utvrđuje se izračunom razlike između ugovorenog kursa i srednjeg kursa CBBIH na dan vrednovanja imovine Fonda.

Transakcije prodaje vrijednosnih papira, te ponovna kupovina istih na utvrđeni dan u budućnosti (pasivni repo) vrednuju se od datuma poravnjanja tako da se instrument koji je predmet transakcije u aktivi fonda i dalje vrednuje u skladu sa pravilima za tu vrstu instrumenta, dok se obaveza za primljena novčana sredstva u pasivi, vrednuje obračunom pasivnih kamata. Transakcije kupovine vrijednosnih papira, te ponovna prodaja istih na utvrđeni datum u budućnosti (aktivni repo), vrednuju se od datuma poravnjanja kao depozit do dospijeća, dnevnim obračunom kamata.

**2.15. Iskazivanje obaveza**

Obaveza predstavlja sadašnju obavezu Fonda proizašlu iz prošlih transakcija za čije se podmirenje očekuje odliv resursa (glavnice i ekonomskih koristi vjerovnika) u budućnosti. Obaveze se klasificiraju kao:

- finansijske obaveze – obaveze iz osnova ulaganja fonda;
- ostale obaveze – obaveze po osnovu troškova poslovanja fonda.

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

**2. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

**2.15. Iskazivanje obaveza (nastavak)**

Finansijske obaveze predstavljaju svaku vrstu obaveza koje za Fond proizlaze iz dogovorene transakcije finansijskim instrumentom, a kojim je dogovorena predaja novca ili druge finansijske imovine ili razmjena finansijskih instrumenata po uslovima koji su potencijalno nepovoljni.

Finansijske obaveze proizašle iz derivativnih finansijskih instrumenata evidentiraju se po fer vrijednosti. Finansijske obaveze proizašle iz kupovine dijela finansijske imovine priznaju se na datum bilansa po trošku koji je fer vrijednost primljene naknade. Transakcijski troškovi se uključuju u početno mjerjenje takve finansijske obaveze. Naknadno mjerjenje obavlja se po amortizacijskom trošku. Za finansijske obaveze s kratkoročnim dospijećem bez utvrđene kamatne stope uobičajeno se mjere prema iznosu troška koji je fer vrijednost primljene naknade. Ostale obaveze se u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima iskazuju po nominalnoj vrijednosti koja proizlazi iz poslovne transakcije, utemeljene na ugovoru i/ili drugoj vjerodostojnoj ispravi o nastanku obaveze. Ako se za obaveze u domaćoj valuti ugovori neki od načina revalorizacije (valutna klauzula, stopa rasta cijena itd), obaveze se u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima iskazuju po revaloriziranoj vrijednosti. Obaveze se podmiruju u rokovima i na način određen ugovorom. Obaveza se isključuje iz bilansa kada je ispunjena, otkazana ili zastarjela.

**3. POSLOVNI PRIHODI**

	2013. KM 000	Period od 11.1.2012 do 31.12.2012. KM 000
Prihodi od kamata na depozite	325	243
Realizovani dobici po osnovu dospijeća vrijednosnih papira	38	13
Prihodi od kamata na obveznice	62	6
<b>Ukupno:</b>	<b>425</b>	<b>262</b>

**4. POSLOVNI RASHODI**

	2013. KM 000	Period od 11.1.2012 do 31.12.2012. KM 000
Naknada Društvu za upravljanje	153	86
Naknada Banci depozitaru	19	19
Rashodi za naknadu agenciji	11	6
Rashodi za troškove revizije	5	5
Ostali troškovi	3	4
<b>Ukupno:</b>	<b>191</b>	<b>120</b>

**5. PRIHODI OD KAMATA**

	2013. KM 000	Period od 11.1.2012 do 31.12.2012. KM 000
Prihodi od kamata na novčana sredstva	5	2
<b>Ukupno:</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

**6. NOVČANA SREDSTVA**

	<b>31.12.2013. KM 000</b>	<b>31.12.2012. KM 000</b>
Transakcijski račun u banci	794	32
<b>Ukupno:</b>	<b>794</b>	<b>32</b>

**7. FINANSIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA**

	<b>Dospijeće</b>	<b>31.12.2013. KM 000</b>	<b>31.12.2012. KM 000</b>
Trezorski zapisi Ministarstva finansija Republike Srpske	27.03.2014.	704	-
Trezorski zapisi Ministarstva finansija Republike Srpske	21.01.2014.	599	-
Trezorski zapisi Ministarstva finansija Republike Srpske	23.05.2014.	502	-
Trezorski zapisi Ministarstva finansija Republike Hrvatske	09.05.2013.	-	676
Trezorski zapisi Ministarstva finansija Republike Hrvatske	02.05.2013.	-	511
Trezorski zapisi Ministarstva finansija Republike Srpske	18.01.2013.	-	140
<b>Ukupno:</b>		<b>1.805</b>	<b>1.327</b>

Na dan finansijskih izvještaja Društvo je za potrebe Fonda napravilo procjenu fer vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Za potrebe mjerjenja fer vrijednosti ulaganja u trezorske zapise, Društvo koristi metod obračuna prinosa do dospijeća. Prema tome, Društvo se koristi ulaznim podacima hijerarhije drugog nivoa inputa za određivanje fer vrijednosti, u skladu sa propisom MSFI 13 "Mjerenje fer vrijednosti".

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

**8. FINANSIJSKA IMOVINA U POSJEDU DO DOSPIJEĆA**

	Kamatna stopa	Dospijeće	31.12.2013. KM 000	31.12.2012. KM 000
<b><i>Depoziti</i></b>				
Bosna Bank International d.d.				
Sarajevo	2,50%	7.9.2014.	4.409	1.394
Sberbank BH d.d. Sarajevo	2,75%-3,70%	21.11.2014.	3.500	979
Unicredit Bank d.d. Mostar	2,74%	22.11.2014.	3.050	979
Nova Banka a.d. Banja Luka	2,54% - 4,40%	26.11.2014.	2.454	2.054
Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar	3,55% - 3,85%	10.1.2014.	1.000	1.832
Komerčijalna Banka a.d. Banja Luka	3,25%	7.3.2014.	500	500
Union Banka d.d. Sarajevo	4,10%	18.1.2014.	200	-
Sparkasse Bank d.d. Sarajevo	3,00%	12.1.2013.	-	979
Moja Banka d.d. Sarajevo	3,05%	27.4.2013.	-	50
<b><i>Ukupno depoziti</i></b>			<b>15.113</b>	<b>8.767</b>
Državni zapisi Republike Srbije	-	15.5.2014.	1.561	522
Državne obveznice Republike Srbije	4,18%	24.5.2015.	983	-
Državne obveznice Republike Srbije	4,28%	27.12.2015.	965	-
Obveznice Ministarstva finansija FBiH	2,5%	30.9.2014.	446	-
Obveznice Ministarstva finansija FBiH	2,5%	31.8.2015.	436	-
Obveznice Ministarstva finansija FBiH	2,5%	31.8.2014	272	-
Obveznice Ministarstva finansija FBiH	4,3%	26.9.2014.	250	250
Obveznice Ministarstva finansija FBiH	2,5%	31.3.2014.	221	113
Obveznice Ministarstva finansija Republike Srpske	2,5%	30.9.2015.	240	-
Obveznice Ministarstva finansija FBiH	2,5%	31.3.2015.	67	-
Obveznice Ministarstva finansija FBiH	2,5%	31.3.2016.	3	-
Obveznice Ministarstva finansija FBiH	2,5%	30.9.2013.	-	101
<b><i>Ukupno vrijednosni papiri klasifikovani kao imovina u posjedu do dospijeća</i></b>			<b>5.444</b>	<b>986</b>
<b>Ukupno:</b>			<b>20.557</b>	<b>9.753</b>

Fond je pri vrijednovanju depozita i vrijednosnih papira klasifikovanih kao imovina držana do dospijeća postupio u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, u smislu da je za potrebe realnog prikaza neto imovine Fonda, za svaku odvojenu transakciju sa imovinom klasificiranom u kategoriju imovina u posjedu do dospijeća, napravljen poseban izračun efektivne kamatne stope, te se pripis ovako obračunate kamate (amortizacijskog troška) na dnevnoj osnovi pripisuje u korist bilansa uspjeha. Napominjemo da je u cilju realnog prikaza neto imovine Fonda, za svaku odvojenu transakciju nabavke iste klase vrijednosnih papira napravljen poseban obračun efektivne kamatne stope s obzirom na činjenicu da prilikom nabavke vrijednosnog papira tržišna cijena vrijednosnog papira može varirati, a utiče na izračun efektivne kamatne stope i vrijednost amortizovanog troška.

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM**  
**“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

**9. OSTALA POTRAŽIVANJA**

	31.12.2013. KM 000	31.12.2012. KM 000
Potraživanja za obračunatu nenaplaćenu kamatu perioda	251	92
<b>Ukupno:</b>	<b>251</b>	<b>92</b>

**10. NETO IMOVINA FONDA**

Neto vrijednosti imovine Fonda na dan 31.12.2013. i 31.12.2012. godine može se prikazati kako slijedi:

	31.12.2013. KM 000	31.12.2012. KM 000
(%) učešća		
Ulaganja u finansijsku imovinu držanu do dospijeća	87,83%	20.557
Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	7,71%	1.805
Novčana sredstva	3,39%	794
Ostala potraživanja	1,07%	251
<b>Podzbir</b>	<b>100%</b>	<b>23.407</b>
Ostale obaveze	100%	(595)
<b>Podzbir – ukupno obaveze</b>	<b>100%</b>	<b>(595)</b>
<b>Ukupno:</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.812</b>
		<b>11.179</b>

Prosječna neto vrijednost imovine Fonda i prosječna neto vrijednost imovine po udjelu tokom 2013. i 2012. godine može se prikazati kako slijedi:

	31.12.2013. KM 000	31.12.2012. KM
Prosječna neto vrijednost imovine	15.233.385,15	8.867.630,06
Prosječan broj udjela u opticaju	147.386,5913	87.673,5186
Prosječna neto vrijednost imovine po udjelu	103,2355	101,0013
Broj udjela na početku perioda	109.495,8636	48.970,7500
Broj udjela na kraju perioda	218.574,6466	109.548,7471
Cijena udjela na početku perioda	102,0533	100,0000
Cijena udjela na kraju perioda	104,3689	102,0469

U skladu sa Pravilnikom o vrednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda, neto vrijednost imovine po udjelu otvorenog investicijskog fonda na dan vrednovanja utvrđuje se dijeljenjem vrijednosti neto imovine fonda sa ukupnim brojem udjela Fonda. Neto vrijednost imovine Fonda u 2013. godini računala se na bazi Pravilnika o vrednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda koji je u primjeni od 1. jula 2009. godine. Obračun je vršilo Društvo za upravljanje, a kontrolu obračuna banka depozitar – Hypo Alpe Adria Bank d.d. Sarajevo. Na bazi provjera obračuna neto vrijednosti na određene datume, mišljenja smo da je obračun neto vrijednosti imovine urađen u skladu sa važećim propisima.

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
"RAIFFEISEN CASH" SARAJEVO  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

**11. OBAVEZE**

	<b>31.12.2013. KM 000</b>	<b>31.12.2012. KM 000</b>
Obaveze po osnovu izdavanja udjela	568	7
Obaveze po osnovu upravljačke provizije	19	10
Obaveze prema društvu za reviziju	5	5
Obaveze prema depozitaru	2	2
Ostale obaveze	1	1
<b>Ukupno:</b>	<b>595</b>	<b>25</b>

**12. USAGLAŠENOST SA ZAKONSKOM REGULATIVOM**

Zakonska ograničenja ulaganja u Fond i ulaganja Fonda propisana su Zakonom o investicijskim fondovima (Službene novine Federacije BiH broj 85/08).

Prema članu 88. Zakona o investicijskim fondovima (u dalnjem tekstu Zakon), vrijednost imovine investicijskog fonda sa javnom ponudom ne može pasti ispod 1.000.000 KM tokom tri uzastopna kalendarska mjeseca, a ako se to dogodi fond mora biti likvidiran. U skladu sa obavljenim revizorskim procedurama i u uvidom u finansijske izvještaje vidljivo je da je Fond zadovoljio potrebbni uslov iz Zakona vezan za minimalnu vrijednost imovine Fonda.

Nadalje u skladu sa članom 90. Zakona propisane su naknade koje se naplaćuju klijentima, te način obračuna neto naknade. U skladu sa obavljenim revizorskim procedurama utvrđeno je da obračun naknade nije odstupio od one propisane Zakonom.

U skladu sa članom 91., 92. i 93. Zakona definisane su vrste troškova koje se mogu knjižiti na teret Fonda, kao i zahtjev da isti moraju biti navedeni u prospektu i statutu, te da pokazatelj ukupnih troškova ne smije prelaziti 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Provjerili smo izračun pokazatelja ukupnih troškova, te utvrdili da isti ne prelazi zakonsko ograničenje.

Nadalje, u skladu sa članom 97. Zakona, ulaganje imovine otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom podliježe sljedećim ograničenjima:

- najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u vijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog emitenta, osim za vijednosne papire ili instrumente tržišta novca kojim se trguje na berzi li na drugom uređenom javnom tržištu, pod uvjetom da je takvo ulaganje predviđeno prospektom i statutom Fonda, te u slučaju novoemitiranih prenosivih vijednosnih papira;
- najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u prenosive vijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog emitenta, pod uvjetom da ako je vrijednost prenosivih vijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca jednog emitenta koji čine imovinu Fonda veća od 5% neto vrijednosti imovine Fonda, zbir vrijednosti tih ulaganja za sve takve emitente ne može preći 40% neto vrijednosti imovine Fonda, osim u slučajevima u kojim je emitent ili za koje garantuje Federacija, Republika Srpska, država članica ili jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članica Evropske unije ili međunarodna javna organizacija čije su članice jedna ili više država članica, može se ulagati bez ograničenja pod uvjetom da:
  - o u prospektu, statutu i promotivnim materijalima fonda budu jasno navedene države, jedinice lokalne uprave ili međunarodne organizacije u čije se vijednosne papire i instrumente tržišta novca može ulagati više od 35% neto vrijednosti imovine fonda;

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

**12. USAGLAŠENOST SA ZAKONSKOM REGULATIVOM (NASTAVAK)**

- imovina fonda sastoji se od najmanje šest različitih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca, i
- vrijednost niti jednog pojedinačnog vrijednosnog papira ili instrumenta tržišta novca iz tačke b) alineja 1) ovog stava ne prelazi 30% neto vrijednosti imovine fonda;
- najviše 25% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u obveznice koje odobri Komisija, a koje emitiraju banke registrirane u Federaciji, Republici Srpskoj ili državi članici koje su na osnovu nekog zakona ili propisa predmet posebnog javnog nadzora s ciljem zaštite investitora u te obveznice. Sredstva prikupljena emisijom takvih obveznica moraju biti uložena, u skladu sa zakonom, u imovinu koja će do dospjeća obveznica omogućiti ispunjenje obaveza koje proizlaze iz obveznica i koja bi u slučaju nesolventnosti emitenta prioritetno poslužila za povrat glavnice i kamata iz tih obveznica. Ako je više od 5% neto vrijednosti imovine fonda uloženo u takve obveznice jednog emitenta, ukupna vrijednost tih ulaganja koja čine više od 5% netovrijednosti imovine fonda ne može preći 80% neto vrijednosti imovine fonda,
- najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji su emitenti lica koja čine grupu povezanih društava u smislu ovog Zakona i zakona kojim se regulira emisija i promet vrijednosnih papira,
- najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može se položiti kao depozit u istu ovlaštenu banku u Bosni i Hercegovini ili državi članici, ili nekoj drugoj državi, pod uvjetom da podliježu nadzoru i ograničenjima koje će Komisija u smislu sigurnosti investitora smatrati najmanje jednakim onim u Federaciji, koji dospijevaju u roku koji ne može biti duži od godinu dana i koji se mogu u svakom trenutku razročiti,
- najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili dionice jednog investicijskog Fonda, uz uvjet da najviše 30% netovrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u fondove iz člana 96. stav 1, tačka c, osim za fondove osnovane na osnovu odobrenja nadležnog tijela države članice, koji posluju u skladu sa odredbama ovog Zakona koje uređuju poslovanje otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom.

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom ne može biti vlasnik:

- više od 10% dionica sa pravom glasa jednog emitenta,
- više od 10% dionica bez prava glasa jednog emitenta,
- 10% dužničkih vrijednosnih papira emitiranih od jednog emitenta,
- 25% udjela pojedinog investicijskog fonda,
- 10% instrumenata tržišta novca jednog emitenta uz izuzetak da se ograničenja iz ovog stava ne primjenjuju na dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su emitenti Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, jedinica lokalne samouprave Federacije, Republike Srpske, država članica, jedinica lokalne uprave države članice, države koja nije članica Evropske unije, međunarodna javna organizacija čije su članice jedna ili više država članica.

Fond nije ulagao u druge fondove, finansijske derivate, prenosive vrijednosne papire niti instrumente tržišta novca drugih organiziranih tržišta (OTC) do dana 31. decembra 2013. godine.

Uvidom u računovodstvenu i drugu relevantnu dokumentaciju utvrdili smo da je portfolio ulaganja Fonda usaglašen sa prethodno navedenom zakonskom regulativom, Prospektom i Statutom Fonda. U slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja iz ovog člana kao posljedice kretanja cijena na tržištu, društvo za upravljanje, u nastojanju da sačuva interes vlasnika udjela, dužno je uskladiti ulaganja fonda u što je moguće kraćem vremenskom roku nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
"RAIFFEISEN CASH" SARAJEVO  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

**13. STANJE I DJELOVANJE INTERNIH KONTROLA**

Način funkcionisanja sistema internih kontrola definisan je „Pravilnikom o internoj kontroli“ usvojenim od strane Nadzornog odbora dana 22. novembra 2011. godine broj 23/11. Pravilnikom su utvrđeni osnovni principi organizacije i rada interne kontrole poslovanja Društva, odgovornosti i ovlaštenja, kao i izvještavanje nadležnih organa Društva u postupku interne kontrole. Interna kontrola, odnosno poslovi interne kontrole obavljaju se u okviru jedinice za nadzor i analizu. Jedinica za nadzor i analizu zadužena je za uspostavljanje sistema za praćenje rizika, kontrolu poslovanja u ime i za račun Društva, odnosno kontrolu poslovanja koje se odvija u ime i za račun investicijskih fondova pod upravljanjem, te za izradu stručnih analiza i izvještavanje Uprave i Nadzornog odbora.

U skladu sa prethodno definisanim sistemom interne kontrole Društvo je za poslovanje Fonda definisalo kontrolne procese koji mogu biti prezentirani kako slijedi:

- Kontrola registra vlasnika udjela i dokumentacije;
- Kontrola dokumentacije za identifikaciju ulagatelja;
- Kontrola zahtjeva za kupovinu i prodaju udjela;
- Kontrola trgovanja;
- Praćenje pozicija i kontrola ograničenja ulaganja;
- Prekoračenja ograničenja ulaganja;
- Praćenje rizika i mjerjenje uspješnosti;
- Mjesečno izvještavanje o djelovanju sistema internih kontrola;
- Praćenje tržišnih, kreditnih i operativnih rizika koji proizlaze iz poslovanja Društva.

Organizacija Društva definisana je „Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta“ usvojenim od strane Nadzornog odbora broj 18/11 od dana 22. novembra 2011. godine, i aneksom broj 808-a/12 od 19. decembra 2012. godine. Društvo za upravljanje kao subjekt koji upravlja Fondom ima zaposlenih pet osoba, na funkcijama: generalni direktor, izvršni direktor, interni kontrolor, portfolio menadžer, i jedan izvršioc na poziciji administrativni asistent.

Društvo za upravljanje organizovano je u sljedeće organizacione jedinice:

- Uprava;
- Operativna jedinica (front office);
- Jedinica za nadzor i analizu (middle office);
- Jedinica za podršku (back office).

Direktor i Izvršni direktor direktno odgovaraju i podnose izvještaje o radu Nadzornom odboru Društva, koji je sastavljen od 3 člana (do dana dana 3.jula 2013. godine u sastavu Nadzornog odbora nalazilo se pet lica, od kojih su dva razrješena te dužnosti u skladu sa odlukom broj 721/13. Ova promjena odobrena je i rješenjem Komisije za VP FBiH broj 05/1-19-172/13 od 21. novembra 2013. godine).

Operativna jedinica (front office) zadužena je za upravljanje imovinom Fonda, pripremu i provođenje transakcija vrijednosnim papirima u ime i za račun Fonda, izradu i ažuriranje analiza vrijednosnih papira iz portfolija Fonda, te izradu analiza tržišta kapitala.

Jedinica za nadzor i analizu (middle office) zadužena je za mjerjenje rizika i uspješnosti, kontrolu transakcija, investicionih ograničenja i utvrđivanja vrijednosti imovine, mjere i postupke u cilju zaštite portfolija, te postavljanje i praćenje limita, te izvještavanje u slučajevima prekoračenja.

Jedinica za podršku (back office) odgovorna je za poslove poravnanja, računovodstveno praćenje i vrednovanje imovine Fonda, dnevno izvještavanje i usklađivanje stanja sa ostalim jedinicama.

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

**13. STANJE I DJELOVANJE INTERNIH KONTROLA (NASTAVAK)**

Prema našem mišljenju, uspostavljena organizacijska struktura, raspored radnih mesta i uspostavljene procedure u postupku donošenja odluka, odobravanja transakcija i odlaganja dokumentacije, a za postojeći obim portfelja i nivo aktivnosti, predstavljaju optimalnu osnovu za zakonito poslovanje u skladu sa propisima koji regulišu tržište kapitala.

**14. POVEZANA LICA**

U skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima i MRS 24 , povezana lica Fonda su:

Povezano lice	Osnov povezanosti
Raiffeisen Bank d.d. BiH	Ugovor o obavljanju brokerskih poslova broj 21/12 od 17. januara 2012. godine
Hypo Alpe Adria Bank d.d. Sarajevo	Ugovor o poslovnoj saradnji/Prodaja udjela i novčanih sredstava (Ovi troškovi ne obračunavaju se na teret Fonda) Ugovor o obavljanju depozitarnih-skrbničkih usluga broj 01-02-01/11-207 od dana 22. novembra 2011. godine.
Baker Tilly Re Opinion d.o.o. Sarajevo	Ugovor o obavljanju revizije finansijskih izvještaja broj 549/A/13-2206 od 22. oktobra 2013. godine
„Raiffeisen Invest“ duštvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo	Dozvola izdata od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 05/1-19-451/11 od 11. januara 2012. godine
Lejla Baljević Ramović	Član uprave Društva za upravljanje
Karlheinz Dobbnig	Član Nadzornog odbora

Transakcije sa povezanim strana mogu se prikazati kako slijedi:

**a. DUF „Raiffeisen invest“**

Iznos naknade Društvu za upravljanje po osnovu upravljačke provizije za 2013. godinu iznosio je 153 hiljada KM, stanje obaveze na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 19 hiljada KM.

**b. Hypo Alpe Adria Bank d.d. Sarajevo**

Na ime svojih troškova Banka depozitar je preko Društva za upravljanje fakturisala iznos od 19 hiljada KM, stanje neizmirene obaveze prema Banci na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 2 hiljade KM. Također Hypo Alpe Adria Bank d.d. za usluge posredovanja vrijednosnim papirima naplatila je iznos od 6 hiljada KM.

**c. Društvo za reviziju Baker Tilly Re Opinion d.o.o. Sarajevo**

Društvo Baker Tilly Re Opinion d.o.o. Sarajevo je za reviziju 2013. godine fakturisalo iznos od 5 hiljada KM, koje nisu isplaćene do dana 31. decembra 2013. godine, te su evidentirane na stanju obaveze u istom iznosu.

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
"RAIFFEISEN CASH" SARAJEVO  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

**14. POVEZANE PRAVNE OSOBE (NASTAVAK)**

**d. Raiffeisen Bank d.d.Sarajevo**

Na ime transakcijskih troškova Banka je fakturisala iznos od 2 hiljade KM. Također na ime usluga posredovanja vrijednosnih papira Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo naplatila je iznos od 3 hiljade KM. Tokom 2013. godine Raiffeisen Banci je isplaćen udio u cijelokupnom iznosu od 3.943 hiljada KM.

**e. Nadzorni odbor, Uprava i zaposleni u Društvu**

Tokom 2013. godine Član Nadzornog Odbora Karlheinz Dobbnig je uložio, i povukao iznos od 18 hiljada KM. Članu Uprave Lejla Baljević Ramović je isplaćen dio udjela u iznosu od 6 hiljada KM.

**15. OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA**

Zakon o investicijskim fondovima propisao je obavezu objavljivanja određenih informacija o poslovanju Društva. Društvo redovno sačinjava tromjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje o poslovanju Fonda. Finansijski izvještaji su dostupni su na web stranici Društva <http://www.raiffeiseninvest.ba/>.

Sve objavljene informacije sadrže podatke koji su propisani zakonskim aktima i aktima Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Usaglašenost je testirana na dan 31. oktobra i 31. decembra, kao i na ostale relevantne datume.

**a) Izvještaj o vrijednosti i cijeni udjela Fonda**

Udjel Fonda	Godina				
	2013.	2012.	2011.	2010.	2009.
Najniža vrijednost	11.174.415	4.897.075			
Najviša vrijednost	23.818.166	13.034.485	-	-	-
Najniža cijena	102,0533	100,0000	-	-	-
Najviša cijena	104,2129	102,0469	-	-	-

**b) Izvještaj o uporednim podacima za neto vrijednost imovine, neto vrijednost imovine po udjelu, pokazatelj ukupnih troškova i raspodjele prihoda, tj. dobiti, po dionici tokom godine**

Pokazatelj	Godina		
	2013	2012.	2011.
Prosječna neto vrijednost imovine	15.252.112	8.752.298	-
Prosječna neto vrijednost imovine po udjelu	103,2407	100,0013	-
Pokazatelj ukupnih troškova	1,24%	1,35%	-
Dividenda po dionici	-	-	-

**OTVORENI INVESTICIJSKI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
“RAIFFEISEN CASH” SARAJEVO  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

**15. OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA (NASTAVAK)**

**c) Izvještaj o berzanskim posrednicima sa kojima je obavljen minimalno 10% transakcija**

---


	Raiffeisen Bank d.d. BiH	Hypo Alpe Adria Bank d.d.
Ukupna vrijednost svih transakcija obavljenih putem berzanskog posrednika iskazana kao procenat svih obavljenih transakcija tokom godine	24%	67%
Provizija plaćena berzanskom posredniku izražena kao procenat ukupne vrijednosti obavljenih transakcija putem tog berzanskog posrednika	0,17%	0,11%

---

---

Prilog 1. Pregled kretanja neto vrijednosti imovine Fonda

## **Neto vrijednost imovine Fonda u periodu 1.1.2013. do 31.12.2013. godine**



---

## **Prilog 2.1 Opći podaci o investicijskom fondu**

<b>Opis</b>	<b>Sadržaj</b>
<p><b>1.Informacije o identitetu Fonda</b></p> <p>punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:</p> <p>broj telefona i telefaksa:</p> <p>e-mail adresu:</p> <p>web:</p> <p>registarski broj Fonda u registru kod Komisije:</p> <p>ime i prezime direktora Fonda;</p> <p>ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;</p> <p>ime i prezime članova odbora za reviziju;</p> <p>firmu i sjedište vanjskog revizora;</p> <p>firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.</p>	<p><b>Raiffeisen CASH otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Sarajevo, Zmaja od Bosne bb</b></p> <p><b>telefon: +387 33 728 600 fax:</b></p> <p><b>Info.RI@rbb-sarajevo.raiffeisen.at</b></p> <p><b>http://raiffeiseninvest.ba/</b></p> <p><b>JP-N-032-05</b></p> <p>n/a</p> <p>n/a</p> <p>n/a</p> <p><b>Baker Tilly Re Opinion d.o.o.</b></p> <p><b>Hypo Alpe Adria Bank dd, Kneza Branimira 2b, Mostar</b></p>
<p><b>2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:</b></p> <p>punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:</p> <p>broj telefona i telefaksa:</p> <p>e-mail adresu:</p> <p>web:</p> <p>broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva</p> <p>broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:</p> <p>imena i prezimena članova uprave Društva:</p> <p>imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;</p> <p>imena i prezimena članova odbora za reviziju;</p> <p>firmu i sjedište vanjskog revizora;</p> <p>firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.</p>	<p><b>Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo, Zmaja od Bosne bb</b></p> <p><b>telefon: +387 33 728 600 fax:</b></p> <p><b>http://raiffeiseninvest.ba/</b></p> <p><b>br. 05/1-19-283-1/11, 18.08.2011</b></p> <p><b>br. 05/1-19-451/11 11.01.2012.</b></p> <p><b>Lejla Baljević Ramović Direktor i Alma Sarić Izvršni direktor</b></p> <p><b>Karheinz Dobnigg, Michael Georg Mueller, Barbora Valkova</b></p> <p>n/a</p> <p><b>Baker Tilly Re Opinion d.o.o.</b></p> <p><b>Hypo Alpe Adria Bank dd, Kneza Branimira 2b, Mostar</b></p>

---

**Prilog 2.2 Izveštaj o portfoliju investicijskog fonda**

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupa n broj emito vanih vp/udj ela	Broj vp/udjela u vlasništv u fonda	% vlasni štva fonda	Nabavn a cijena vp/udjel a	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vredno vanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*10 0)	7	9	10 (5*9)	11	12	13	14	14
<b>Ulaganja u depozite u F BiH</b>													
1	BBI BANK DD SARJEVO	BBI1A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4.409.020,55	19,33%		0,00%	0,00	
2	Hypo Alpe Adria Bank dd	HAAB1-13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.038.417,81	4,38%		0,00%	0,00	
3	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	NOVB3-13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	54.065,80	0,24%		0,00%	0,00	
4	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	NOVB4-13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	501.744,98	2,19%		0,00%	0,00	
5	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	NOVB2-13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	830.483,95	3,51%		0,00%	0,00	
6	NOVA BANKA AD BANJA LUKA	NOVB1-13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.145.580,92	4,82%		0,00%	0,00	
7	SBERBANK BH DD BIH	VBBH1-13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.035.968,29	4,38%		0,00%	0,00	
8	SBERBANK BH DD BIH	VBBH2-13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.035.968,29	4,38%		0,00%	0,00	
9	SBERBANK BH DD BIH	VBBH4-13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.002.977,43	4,38%		0,00%	0,00	
10	SBERBANK BH DD BIH	VBBH3-13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	501.488,71	2,19%		0,00%	0,00	
11	UNICREDIT BANK DD BIH	UNICR3-13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.002.892,46	4,38%		0,00%	0,00	
12	UNICREDIT BANK DD BIH	UNICR5-13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	250.723,11	1,10%		0,00%	0,00	
13	UNICREDIT BANK DD BIH	UNICR2-13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	300.000,00	1,32%		0,00%	0,00	
14	UNICREDIT BANK DD BIH	UNICR4-13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.002.892,46	4,38%		0,00%	0,00	
15	UNICREDIT BANK DD BIH	UNICR1-13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500.036,95	2,19%		0,00%	0,00	
16	UNION BANKA dd Sarajevo	UNIONB1-13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	207.818,08	0,88%		0,00%	0,00	
<b>Ukupno u F BiH</b>								14.820.079,78	64,05%		0,00%	0,00	

**Prilog 2.2 Izveštaj o portfoliju investičkog fonda (nastavak)**

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasni štva fonda	Nabavna cijena vp/udjel a	Fer cijena vp/udj ela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekorač enja u investiranju	Vrijed nost prekor aćenja	Razlog prekor aćenja i rok za usagla šavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*10 0)	7	9	10 (5*9)	11	12	13	14	14
<b>Ulaganja u depozite u R Srpskoj</b>													
1	Komercijalna Banka AD Banja Luka	KOMB1-13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	250.000,00	1,10%		0,00%	0,00	
2	Komercijalna Banka AD Banja Luka	KOMB2-13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	250.000,00	1,10%		0,00%	0,00	
<b>Ukupno u R Srpskoj</b>								500.000,00	2,20%		0,00%	0,00	
<b>Ukupno u depozite</b>								15.320.079,78	66,25%		0,00%	0,00	
<b>Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u F BiH</b>													
1	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKO0004	31.102.714,00	4.334,00	0,01%	99,46	99,76	4.350,85	0,02%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
2	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKO0004	31.102.714,00	5.500,00	0,02%	100,12	100,07	5.538,63	0,02%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
3	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKO0004	31.102.714,00	6.500,00	0,02%	99,24	99,72	6.522,55	0,03%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
4	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKO0004	31.102.714,00	5.500,00	0,02%	99,77	99,88	5.528,42	0,02%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
5	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKO0004	31.102.714,00	5.666,00	0,02%	99,56	99,81	5.690,86	0,02%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
6	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKO0004	31.102.714,00	7.500,00	0,02%	99,48	99,75	7.528,66	0,03%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
7	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKO0004	31.102.714,00	7.242,00	0,02%	99,84	99,90	7.280,46	0,03%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
8	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKO0004	31.102.714,00	5.500,00	0,02%	99,08	99,75	5.521,14	0,02%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
9	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKO0004	31.102.714,00	5.500,00	0,02%	99,09	99,70	5.518,05	0,02%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
10	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKO0004	31.102.714,00	5.500,00	0,02%	99,12	99,71	5.518,55	0,02%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
11	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKO5A000	20.000.000,00	250.000,00	1,25%	0,10	100,01	252.874,35	1,11%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
12	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKF005	60.689.179,00	147.114,00	0,24%	99,82	99,84	147.805,48	0,65%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
13	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKF005	60.689.179,00	34.164,00	0,06%	98,92	99,31	34.144,47	0,15%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
14	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKF005	60.689.179,00	22.776,00	0,04%	98,72	99,20	22.738,16	0,10%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
15	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKF005	60.689.179,00	68.329,00	0,11%	98,71	99,18	68.199,79	0,30%	Do dospijeća	0,00%	0,00	

**Prilog 2.2 Izveštaj o portfoliju investičkog fonda (nastavak)**

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasni štva fonda	Nabavna cijena vp/udjel a	Fer cijena vp/udj ela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekorač enja u investira nju	Vrijed nost prekorač enja i rok za usaglaš avanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*10 0)	7	9	10 (5*9)	11	12	13	14
<b>Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u FBiH (nastavak)</b>												
16	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKF005	60.689.179,00	30.000,00	0,05%	98,92	99,32	29.984,09	0,13%	Do dospijeća	0,00%	0,00
17	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKF005	60.689.179,00	56.929,00	0,09%	99,60	99,73	57.134,32	0,25%	Do dospijeća	0,00%	0,00
18	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKF005	60.689.179,00	89.620,00	0,15%	99,80	99,85	90.050,47	0,39%	Do dospijeća	0,00%	0,00
19	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKC1006	20.000.382,00	27.107,00	0,14%	95,60	96,47	26.379,84	0,12%	Do dospijeća	0,00%	0,00
20	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKC1006	20.000.382,00	51.223,00	0,26%	97,40	97,82	50.537,70	0,22%	Do dospijeća	0,00%	0,00
21	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKC1006	20.000.382,00	1.000,00	0,00%	97,37	97,88	987,19	0,00%	Do dospijeća	0,00%	0,00
22	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKC1006	20.000.382,00	36.514,00	0,18%	96,90	97,43	35.882,11	0,16%	Do dospijeća	0,00%	0,00
23	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKC1006	20.000.382,00	60.000,00	0,30%	95,20	96,25	58.252,61	0,26%	Do dospijeća	0,00%	0,00
24	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKC1006	20.000.382,00	58.569,00	0,29%	95,89	96,74	57.153,93	0,25%	Do dospijeća	0,00%	0,00
25	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKC1006	20.000.382,00	2.893,00	0,01%	96,22	97,00	2.830,55	0,01%	Do dospijeća	0,00%	0,00
26	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKC1006	20.000.382,00	14.935,00	0,07%	96,94	97,51	14.688,32	0,06%	Do dospijeća	0,00%	0,00
27	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKC1006	20.000.382,00	1.000,00	0,00%	97,37	97,84	986,78	0,00%	Do dospijeća	0,00%	0,00
28	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKB1007	19.997.827,00	16.178,00	0,08%	98,76	99,28	16.197,96	0,07%	Do dospijeća	0,00%	0,00
29	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKB1007	19.997.827,00	3.822,00	0,02%	98,98	99,40	3.831,41	0,02%	Do dospijeća	0,00%	0,00
30	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKB1007	19.997.827,00	13.822,00	0,07%	99,06	99,44	13.860,41	0,06%	Do dospijeća	0,00%	0,00
31	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKB1007	19.997.827,00	24.343,00	0,12%	99,19	99,50	24.425,98	0,11%	Do dospijeća	0,00%	0,00
32	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKB1007	19.997.827,00	1.014,00	0,01%	100,21	100,13	1.023,84	0,00%	Do dospijeća	0,00%	0,00
33	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKB1007	19.997.827,00	3.822,00	0,02%	99,74	99,81	3.847,01	0,02%	Do dospijeća	0,00%	0,00
34	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKB1007	19.997.827,00	16.178,00	0,08%	98,54	99,18	16.181,28	0,07%	Do dospijeća	0,00%	0,00
35	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKB1007	19.997.827,00	17.644,00	0,09%	98,55	99,18	17.647,91	0,08%	Do dospijeća	0,00%	0,00
36	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKB1007	19.997.827,00	16.178,00	0,08%	99,24	99,52	16.236,41	0,07%	Do dospijeća	0,00%	0,00

**Prilog 2.2 Izveštaj o portfoliju investicijskog fonda (nastavak)**

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasni štva fonda	Nabavna cijena vp/udjel a	Fer cijena vp/udjel a	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekorač enja u investira nju	Vrijed nost prekor aćenja	Razlog prekorač enja i rok za usaglaš avanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*10 0)	7	9	10 (5*9)	11	12	13	14	14
<b>Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u FBiH (nastavak)</b>													
37	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKB1007	19.997.827,00	3.068,00	0,02%	99,53	99,69	3.084,39	0,01%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
38	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKB1007	19.997.827,00	16.178,00	0,08%	99,04	99,42	16.221,18	0,07%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
39	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKB1007	19.997.827,00	16.178,00	0,08%	98,54	99,18	16.181,58	0,07%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
40	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKB1007	19.997.827,00	16.178,00	0,08%	98,94	99,37	16.212,24	0,07%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
41	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKB1007	19.997.827,00	9.740,00	0,05%	99,49	99,65	9.788,12	0,04%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
42	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKB1007	19.997.827,00	16.178,00	0,08%	99,44	99,61	16.250,86	0,07%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
43	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKB1007	19.997.827,00	4.791,00	0,02%	98,72	99,27	4.796,59	0,02%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
44	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKB1007	19.997.827,00	32.260,00	0,16%	98,61	99,21	32.276,55	0,14%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
45	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKP0003	50.739.958,00	32.955,00	0,06%	99,09	99,19	32.895,81	0,14%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
46	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKP0003	50.739.958,00	16.080,00	0,03%	99,14	99,23	16.058,31	0,07%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
47	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKP0003	50.739.958,00	1.997,00	0,00%	99,58	99,62	2.002,11	0,01%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
48	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKP0003	50.739.958,00	16.080,00	0,03%	99,47	99,52	16.103,92	0,07%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
49	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKU0006	9.982.190,00	7.150,00	0,07%	97,03	98,51	7.104,03	0,03%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
50	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKU0006	9.982.190,00	7.150,00	0,07%	99,23	99,46	7.171,57	0,03%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
51	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKU0006	9.982.190,00	7.150,00	0,07%	99,52	99,61	7.182,12	0,03%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
52	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKU0006	9.982.190,00	7.150,00	0,07%	97,82	98,84	7.127,40	0,03%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
53	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKU0006	9.982.190,00	3.450,00	0,03%	97,97	98,92	3.441,85	0,02%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
54	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKU0006	9.982.190,00	7.150,00	0,07%	99,02	99,36	7.164,78	0,03%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
55	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKU0006	9.982.190,00	7.150,00	0,07%	99,32	99,48	7.172,94	0,03%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
56	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKV0005	19.868.669,00	30.500,00	0,15%	93,39	95,37	29.343,37	0,13%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
57	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKV0005	19.868.669,00	500,00	0,00%	95,36	96,71	487,78	0,00%	Do dospijeća	0,00%	0,00	

**Prilog 2.2 Izveštaj o portfoliju investičkog fonda (nastavak)**

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasni štva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	9	10 (5*9)	11	12	13	14	14
<b>Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u FBiH (nastavak)</b>													
58	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIIHKV0005	19.868.669,00	7.843,00	0,04%	97,00	97,51	7.713,59	0,03%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
59	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIIHKV0005	19.868.669,00	22.258,00	0,11%	97,48	97,84	21.965,79	0,10%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
60	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIIHKV0005	19.868.669,00	30.500,00	0,15%	98,71	98,81	30.395,45	0,13%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
61	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIIHKV0005	19.868.669,00	9.498,00	0,05%	93,11	94,80	9.084,18	0,04%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
62	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIIHKV0005	19.868.669,00	3.694,00	0,02%	94,63	95,94	3.575,04	0,02%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
63	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIIHKV0005	19.868.669,00	30.500,00	0,15%	96,91	97,45	29.979,96	0,13%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
64	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIIHKV0005	19.868.669,00	30.500,00	0,15%	98,41	98,58	30.324,29	0,13%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
65	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIIHKV0005	19.868.669,00	28.524,00	0,14%	98,71	98,81	28.425,43	0,12%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
66	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIIHKR0001	89.649.900,00	2.793,00	0,00%	98,23	98,26	2.762,13	0,01%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
67	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIIHKO0004	31.102.714,00	118.318,00	0,38%	95,99	99,18	118.098,16	0,52%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
68	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIIHKO0004	31.102.714,00	11.000,00	0,04%	98,58	99,64	11.030,02	0,05%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
69	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIIHKO0004	31.102.714,00	5.500,00	0,02%	99,22	99,72	5.519,15	0,02%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
70	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIIHKO0004	31.102.714,00	5.500,00	0,02%	99,28	99,73	5.519,89	0,02%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
71	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIIHKO0004	31.102.714,00	5.500,00	0,02%	99,42	99,76	5.521,50	0,02%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
72	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIIHKO0004	31.102.714,00	5.500,00	0,02%	99,57	99,82	5.524,73	0,02%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
73	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIIHKO0004	31.102.714,00	3.666,00	0,01%	99,66	99,85	3.683,80	0,02%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
74	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIIHKO0004	31.102.714,00	5.334,00	0,02%	99,57	99,81	5.357,78	0,02%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
75	Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIIHKO0004	31.102.714,00	3.150,00	0,01%	99,55	99,80	3.163,48	0,01%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
<b>Ukupno u FBiH</b>								1.708.592,43	7,41%		0,00%	0,00	

**Prilog 2.2 Izvještaj o portfoliju investičkog fonda (nastavak)**

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasni štva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	9	10 (5*9)	11	12	13	14	14
<b>Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u inostranstvu</b>													
1	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSMFRSD35298	0,00	490.000,00	0,00%	196,91	196,90	965.286,14	4,23%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
2	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSMFRSD24003	50.000.000,00	500.000,00	1,00%	197,27	196,73	1.010.676,33	4,43%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
<b>Ukupno u inostranstvu</b>									1.975.962,47	8,66%		0,00%	0,00
<b>Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u R Srpskoj</b>													
1	Ministarstvo finansija- Republika Srpska	BA100RSDSOC6	81.721.367,00	620.000,00	0,76%	95,63	96,97	242.067,75	1,06%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
<b>Ukupno u R Srpskoj</b>									242.067,75	1,06%		0,00%	0,00
<b>Ukupno u obveznice</b>									3.926.622,64	17,13%		0,00%	0,00
<b>Ulaganja u trezorske zapise u inostranstvu</b>													
1	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSMFRSD16587	0,00	150.000,00	0,00%	192,05	193,07	289.610,56	1,27%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
2	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSMFRSD58845	50.000.000,00	370.000,00	0,74%	188,47	194,34	719.045,38	3,15%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
3	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSMFRSD13022	38.480.000,00	288.000,00	0,75%	180,13	191,64	551.930,30	2,42%	Do dospijeća	0,00%	0,00	
<b>Ukupno u inostranstvu</b>									1.560.586,24	6,84%		0,00%	0,00

**Prilog 2.2 Izveštaj o portfoliju investicijskog fonda (nastavak)**

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasni štva fonda	Nabavna cijena vp/udjel a	Fer cijena vp/udjel a	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekorač enja u investira nju	Vrijed nost prekor aćenja	Razlog prekorač enja i rok za usaglaš avanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*10 0)	7	9	10 (5*9)	11	12	13	14	14
<b>Ulaganja u trezorske zapise u R Srpskoj</b>													
1	Ministarstvo finansija- Republika Srpska	BA10RS13T043	22.460.000,00	260.758,86	1,16%	187,72	192,42	501.744,12	2,20%	Trgovački	0,00%	0,00	
2	Ministarstvo finansija- Republika Srpska	BA10RS13T050	0,00	363.017,24	0,00%	192,51	194,11	704.659,39	3,09%	Trgovački	0,00%	0,00	
3	Ministarstvo finansija- Republika Srpska	BA10RS13T019	25.000.000,00	306.775,12	1,23%	188,96	195,19	598.795,78	2,62%	Trgovački	0,00%	0,00	
<b>Ukupno u R Srpskoj</b>								1.805.199,29	7,91%		0,00%	0,00	
<b>Ukupno u trezorske zapise</b>								3.365.785,53	14,75%		0,00%	0,00	
<b>Ukupna vrijednost ulaganja fonda</b>								22.612.487,96	98,13%		0,00%	0,00	

**Prilog 2.3 Izvještaj o obračunu vrijednosti neto imovine investicijskog fonda**

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostale	UKUPNO			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	16 (7-15)	17	18(16/17)
31.01.2013	209.117,09	10.991.316,56	264.695,64		11.465.129,29	0,00	80.216,51	5.931,42		86.147,94	11.378.981,35	111.396,1341	102,1480
28.02.2013	503.524,51	11.819.947,17	66.676,54		12.390.148,22	49.809,20	135.042,65	8.233,48		193.085,33	12.197.062,89	119.184,4708	102,3365
31.03.2013	174.928,90	12.580.321,30	70.577,07		12.825.827,27	1.270,63	159.977,63	7.351,61		168.599,87	12.657.227,39	123.443,0927	102,5348
30.04.2013	285.000,63	12.686.627,59	56.994,91		13.028.623,13	14.470,03	130.151,44	6.163,78		150.785,26	12.877.837,87	125.344,1340	102,7395
31.05.2013	1.123.089,04	12.917.060,40	170.641,27		14.210.790,70	3.236,33	255.222,54	8.435,49		266.894,36	13.943.896,35	135.450,3770	102,9436
30.06.2013	802.036,34	14.301.290,93	97.174,86		15.200.502,13	9.797,60	256.365,86	7.524,03		273.687,49	14.926.814,64	144.718,7389	103,1437
31.07.2013	947.267,56	14.401.027,03	123.323,62		15.471.618,20	15.169,13	162.975,87	9.861,47		188.006,48	15.283.611,73	147.888,2333	103,3457
31.08.2013	642.407,67	14.885.330,94	152.408,89		15.680.147,50	12.172,68	264.108,66	6.778,91		283.060,25	15.397.087,25	148.694,2615	103,5491
30.09.2013	683.602,47	15.037.003,30	172.576,74		15.893.182,51	7.094,35	173.887,84	7.562,84		188.545,03	15.704.637,48	151.371,3946	103,7494
31.10.2013	1.353.762,94	14.957.087,25	210.477,30		16.521.327,49	4.156,86	357.119,34	6.977,10		368.253,29	16.153.074,19	155.404,7801	103,9406
30.11.2013	2.444.832,82	17.398.217,60	203.983,82		20.047.034,24	7.675,91	333.415,00	7.987,98		349.078,88	19.697.955,35	189.189,0521	104,1142
31.12.2013	1.467.511,26	21.246.645,81	238.162,07		22.952.319,13	4.848,11	354.545,97	10.489,75		369.883,83	22.582.435,30	216.554,4261	104,2813
<b>Ukupno</b>	<b>10.637.081,22</b>	<b>173.221.875,87</b>	<b>1.827.692,72</b>	<b>0,00</b>	<b>185.686.649,81</b>	<b>129.700,85</b>	<b>2.663.029,31</b>	<b>93.297,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886.028,02</b>	<b>182.800.621,79</b>	<b>1.768.639,0951</b>	<b>1.238,8262</b>
<b>Prosjek</b>	<b>886.423,43</b>	<b>14.435.156,32</b>	<b>152.307,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.473.887,48</b>	<b>10.808,40</b>	<b>221.919,11</b>	<b>7.774,82</b>	<b>0,00</b>	<b>240.502,34</b>	<b>15.233.385,15</b>	<b>147.386,5913</b>	<b>103,2355</b>

---

**Prilog 2.4 Izvještaj o obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2		
1.	Dionice	0	0,0
2.	Obveznice	3926622,64	16,8
3.	Ostali vrijednosni papiri	3365785,53	14,4
4.	Depoziti i plasmani	15320079,78	65,5
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	793571,53	3,4
6.	Nekretnine	0	0,0
7.	Ostala imovina	1360,04	0,0
I	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>23407419,52</b>	<b>100</b>
II	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>595018,48</b>	
III=(I-II)	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>22812401,04</b>	
IV	<b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>	<b>218574,6466</b>	
V=(III/IV)	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU</b>	<b>104,3689</b>	

---

**Prilog 2.5 Izvještaj o vrijednosti i cijeni udjela investicijskog fonda**

Dionica/Udio fonda	Tekuća period	Prethodni period	Raniji periodi		
			Oktobar	Septembar	August
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	104,1971	104,0366	103,8491	103,6554	103,4512
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	104,3689	104,1916	104,0308	103,8426	103,6488
Najniža cijena	104,1971	104,0366	103,8491	103,6554	103,4512
Najviša cijena	104,3689	104,1916	104,0308	103,8426	103,6488
Prosječna cijena	104,2813	104,1142	103,9406	103,7494	103,5491

---

**Prilog 2.6 Izvještaj o strukturi i visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine otvorenog investicijskog fonda**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	152.521,97	80,03%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	19.200,00	10,07%
Naknada za reviziju	5.221,30	2,74%
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
Naknada berzi	0,00	0,00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2.179,21	1,14%
Troškovi servisiranja dioničara	0,00	0,00%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	0,00	0,00%
Naknade i troškovi direktora fonda	0,00	0,00%
Ostali troškovi	11.452,92	6,01%
<b>Ukupno troškovi</b>	<b>190.575,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda</b>	<b>15.252.111,89</b>	
<b>Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>		<b>1,25%</b>

**Prilog 2.7 Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda**

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost				
Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKR0001	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.793,00	97,50	2.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	98,26	2.762,13	0,01%
Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKU0006	0,00%	0,00	0,00	0,00%	46.350,00	98,02	45.703,87	0,00	0,00	0,00	0,46%	99,17	46.364,72	0,20%
Ministarstvo finansija- Republika Srpska	BA10RS13T027	0,00%	0,00	0,00	0,00%	900.000,00	0,98	884,22 8,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKB1007	0,00%	0,00	0,00	0,00%	227.572,00	98,55	225,15 6,61	0,00	0,00	0,00	1,14%	99,46	228.063,72	1,00%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSMFRSD35298	0,00%	0,00	0,00	0,00%	490.000,00	100,41	493,32 3,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,67	965.286,14	4,23%
Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKA1008	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70.701,00	99,29	70,557 ,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSMFRSD24003	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,60	504,31 8,86	0,00	0,00	0,00	1,00%	100,59	1.010.676,33	4,43%
Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKC1006	0,00%	0,00	0,00	0,00%	253.241,00	95,89	243,67 2,88	0,00	0,00	0,00	1,27%	97,21	247.699,03	1,09%
Ministarstvo finansija- Republika Srpska	BA10RS13T043	0,00%	0,00	0,00	0,00%	260.758,86	0,96	250,27 6,35	0,00	0,00	0,00	1,16%	98,38	501.744,12	2,20%
Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKP0003	0,00%	0,00	0,00	0,00%	67.112,00	98,77	66,581 ,82	0,00	0,00	0,00	0,13%	99,39	67.060,14	0,29%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSMFRSD16587	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150.000,00	0,98	147,29 1,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	98,72	289.610,56	1,27%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	BA100RSDSOC6	0,00%	0,00	0,00	0,00%	620.000,00	95,35	296,43 7,42	0,00	0,00	0,00	0,76%	96,97	242.067,75	1,06%

**Prilog 2.7 Izvještaj o transakcijama sa ulaganjima investicijskog fonda (nastavak)**

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
						Kupovine			Prodaje						
		% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost	% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKO0004	0,38%	95,99	114.326,23	1,02%	103.892,00	98,85	103,24 4,88	0,00	0,00	0,00	0,71%	99,76	222.416,6 8	0,97%
Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKE0006	0,20%	97,22	100.565,73	0,90%	122.026,00	99,33	121,71 7,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKV0005	0,00%	0,00	0,00	0,00%	194.317,00	95,73	188,44 2,58	0,00	0,00	0,00	0,98%	97,18	191.294,8 8	0,84%
Ministarstvo finansija FBiH	BAFBIHKF005	0,00%	0,00	0,00	0,00%	448.932,00	98,81	446,39 9,18	0,00	0,00	0,00	0,74%	99,49	450.056,7 8	1,97%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSMFRSD58845	0,00%	0,00	0,00	0,00%	370.000,00	0,96	356,53 8,58	0,00	0,00	0,00	0,74%	99,36	719.045,3 8	3,15%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	BA10RS13T019	0,00%	0,00	0,00	0,00%	306.775,12	0,97	296,39 1,09	0,00	0,00	0,00	1,23%	99,80	598.795,7 8	2,62%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	BA10RS13T050	0,00%	0,00	0,00	0,00%	363.017,24	0,98	357,31 7,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	99,25	704.659,3 9	3,09%

---

**Prilog 2.8 Izvještaj o vrijednosti transakcija investicijskog fonda obavljenim putem pojedinačnog profesionalnog posrednika i iznosu obračunate naknade**

Naziv berzanskog posrednika 1	Vrijednost transakcija 2	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija 3	Iznos provizije 4	Učešće provizije u vrijednosti transakcija 5=4/3
Hypo Alpe Adria Bank dd	4.935.463,28	66,72%	5.695,69	0,08%
Raiffeisen Bank d.d. BiH	1.762.831,89	23,83%	3.095,11	0,04%
Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka	698.853,01	9,45%	0,00	0,00%
<b>Ukupno</b>	<b>7.397.148,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.790,80</b>	<b>0,12%</b>

---

#### **Prilog 2.9 Izvještaj o finansijskim pokazateljima investicijskog fonda**

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	11.174.415,23	0,0
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	109.495,8636	0,0
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	102,0533	
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	22.812.401,05	11.179.104,58
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	218.574,6466	109.548,7471
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	104,3689	102,0469
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1,25%	1,35%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0,25%	0,14%
3.	Isplaćeni iznos investorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	2,28%	